

383.

Na osnovu člana 8 stav 1, a u vezi sa članom 9 stav 2 Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze ("Službeni list CG", br. 88/24) člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 34 stav 1 tačka 2 i 8 Statuta Opštine Herceg Novi ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 1/19, 37/19, 6/20 i 18/22) Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj dana 21. 03. 2025. godine, donijela je

ODLUKA

o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze opštine Herceg Novi

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 014/25 od 08.04.2025)

NAPOMENA IZDAVAČA:

Tekst propisa je preuzet iz elektronskog izdanja Službenog lista Crne Gore br. 14 od 08.04.2025. godine, objavljenog na sajtu Službenog lista 14.04.2025. godine.

Tačan broj strane i datum objavljivanja pomenutog Službenog lista biće ažuriran po objavljivanju njegove štampane forme.

Član 1

Ovom Odlukom uređuje se otpis obračunate, a neplaćene kamate (u daljem tekstu: kamata) na poreske obaveze koje su sopstveni prihod Opštine Herceg Novi, dospjele za plaćanje do 31. decembra 2024. godine.

Pod poreskim obavezama iz stava 1 ovog člana smatraju se lokalni porezi, takse i naknade koje uvodi lokalna samouprava (u daljem tekstu: poreska obaveza).

Član 2

Pravo na otpis kamate na poreske obaveze u skladu sa članom 1 ove Odluke, može da ostvari poreski dužnik (pravno lice, dio pravnog lica, preduzetnik i fizičko lice) koji:

- 1) Podnese sve poreske prijave koje su dospjele do 31. decembra 2024. godine;
- 2) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, u cjelini plati osnovni poreski dug.
- 3) Na dan stupanja na snagu ove Odluke ima obračunatu kamatu, a u cjelini je platio osnovni poreski dug.

Poreskom dužniku koji ostvari pravo iz stava 1 ovog člana otpisuje se cjelokupna kamata koja je obračunata do dana donošenja Rješenja o otpisu kamate.

Otpis kamate iz stava 2 ovog člana vrši se samo za poreske obaveze za koje je u cjelini plaćen osnovni poreski dug.

Član 3

Zahtjev za otpis kamate na dospjele poreske obaveze podnosi se Upravi lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Zahtjev se podnosi na obrazac ZAOK koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 4

Na sva pitanja koja nijesu uređena ovom Odlukom primjenjivaće se Zakon o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze ("Službeni list CG", br. 88/24).

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG - Opštinski propisi."

Broj: 02-6-016-81/25

Herceg Novi, 21. 03. 2025. godine

Skupština opštine Herceg Novi

Predsjednik,

Ivan Otović, s.r.



Crna Gora
Opština Herceg Novi
Uprava lokalnih javnih prihoda

Trg Maršala Tita 2
85340 Herceg Novi, Crna Gora
T.: +382 31 321 052
F.: +382 31 323 517
www.hercegnovi.me

Obrazac ZAOK

Na osnovu člana 4 stav 2 Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske („Službeni list CG“, broj: 88/24) i Pravilnika o obrascu Zahtjeva za otpis kamate na dospjele poreske obaveze („Službeni list CG“, broj 103/24), podnosim:

**ZAHTJEV
ZA OTPIS KAMATE NA DOSPJELE KAMATNE OBAVEZE**

Dana, _____ godine u cjelosti su izmirene sve vrste poreskih obaveza po osnovu osnovnog poreskog duga, u ukupnom iznosu od _____ €.

Podnesene su sve poreske prijave koje su dospjele do 31. decembra 2024 godine.

Zahtjevom se obraćam poreskom organu radi otpisa cjelokupne kamate obračunate po osnovu gorenavedenog osnovnog poreskog duga do dana donošenja Rješenja o otpisu kamate.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA:

Naziv poreskog obveznika/Ime i prezime: _____

PIB/JMB: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Podnosilac zahtjeva,

U Herceg Novom, _____
